മൂത്തകുന്നം പൊയ്യത്തറ – പുല്ലാർക്കാട്ട്

ഉത്സവം 2025

ശ്രീഭദ്രകാളി വിഷ്ണുമായ ക്ഷേത്രം

അമ്മേ നാരായണ

മെയ് 8,9 വ്യാഴം വെള്ളി
1200 മേടം 25,26 ദിവസങ്ങളിൽ

ഓം ശ്രീവിഷ്ണുമായേ നമഃ

ഭക്തജനങ്ങളെ,

മൂത്തകുന്നം പൊയ്യത്തറ - പുല്ലാർകാട്ട് ശ്രീഭദ്രകാളി വിഷ്ണുമായ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവാഘോഷം 2025 മെയ് 8,9 (1200 മേടം 25,26) വ്യാഴം, വെള്ളി എന്നീ തീയതികളിൽ ശ്രീ. സുഗതൻ തന്ത്രികളുടെയും ശ്രീ. പ്രവീദ് ശാന്തിയുടെയും മുഖ്യകാർമ്മികത്വത്തിൽ നടത്തുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം സന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കുന്നു.

കുടുംബാംഗങ്ങളും ഭക്തജനങ്ങളും ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തിവരുന്ന പൂജകളിലും ഉത്സവാദിക്രിയകളിലും പങ്കുചേർന്നും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ നൽകിയും ദേവിയുടേയും വിഷ്ണുമായയുടേയും മറ്റ് ഉപദേവന്മാരുടേയും അനുഗ്രഹത്തിന് പാത്രീഭൂതരാകുവാൻ ക്ഷേത്രസന്നിധിയിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

ഭക്ത്യാദരപൂർവ്വം

പ്രസിഡന്റ്	സെക്രട്ടറി	ട്രഷറർ
പി. കെ. ചന്ദ്രബോസ്	ജിതിൻ ജയറാം	അംബി പ്രസാദ്
9388817411	9633308719	9747668696

കാര്യപരിപാടി

2025 മെയ് 8 (1200 മേടം 25) വ്യാഴം

പുലർച്ചെ	5.00ന്	നടതുറപ്പ്
	5.15ന്	അഭിഷേകം
	5.30ന്	അഷ്ടദ്രവ്യസംവാദസൂക്ത മഹാഗണപതിഹവനം
രാവിലെ	6.30ന്	ഉഷഃപൂജ
7നും 7.30നും മദ്ധ്യേ		കുടനിവർത്തൽ
തുടർന്ന്		പറവഴിപാട്
	10.30ന്	മദ്ധ്യാഹ്നപൂജ
ഉച്ചയ്ക്ക്	2.30ന്	ദൈവക്കളം (സദാനന്ദ പെരുമണ്ണാൻ & പാർട്ടി, കാര)
വൈകീട്ട്	6.00ന്	താലം എഴുന്നള്ളിപ്പ് (കിഴക്കേപറമ്പിൽ ചാത്തൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും)
വൈകീട്ട്	6.30ന്	ദീപാരാധന
	6.45ന്	അഷ്ടനാഗക്കളം (പുഷ്പ ഹാസൻ, തൃക്കാക്കര)
രാത്രി	8.30ന്	അത്താഴപൂജ
	9.30ന്	നടയടപ്പ്

2025 മെയ് 9 (1200 മേടം 26) വെള്ളി

പുലർച്ചെ	5.00ന്	നടതുറപ്പ്
	5.15ന്	അഭിഷേകം
	5.30ന്	ഗണപതിഹവനം
രാവിലെ	6.30ന്	ഉഷഃപൂജ
	7.45ന്	ഗൂഢാന്നപൂജ
തുടർന്ന്		പറവഴിപാട്
	8.30ന്	എഴുന്നള്ളിപ്പ്
	8.45ന്	പഞ്ചവിംശതി കലശപൂജ
തുടർന്ന്		ദേവിക്കും ഉപദേവന്മാർക്കും കലശപൂജയും കലശാഭിഷേകവും
	10.45ന്	മദ്ധ്യാഹ്നപൂജ
ഉച്ചയ്ക്ക്	12.00ന്	പ്രസാദഊട്ട്
	2.30ന്	വിഷ്ണുമായ ചാത്തൻ സ്വാമിക്ക് കളംപൂജയും പാട്ടും (സദാനന്ദ പെരുമണ്ണാൻ & പാർട്ടി, കാര)
വൈകീട്ട്	4.00ന്	എഴുന്നള്ളിപ്പ്
	6.30ന്	ദീപാരാധന
രാത്രി	7.30ന്	ഭഗവതിസേവ
	8.00ന്	അത്താഴപൂജ
	9.00ന്	തായമ്പക (ജയപ്രകാശ്, കിഴക്കേപ്രം)
	11.00ന്	താലം എഴുന്നള്ളിപ്പ്
12നും 1നും മദ്ധ്യേ		ഗുരുതിയോടുകൂടി ദേവിക്കളം

Bank of India Moothakunnam
A/c/No.856010110021298
IFSCode BKID0008560
Google pay, Phone Pay

Poyyathara-Pullarkkad Sreebhadrakali Temple
Moothakunnam , N. Paravur-683516
A/c No. 011241000005711
IFSC: UBIN 0 DCBEDC
Kerala Bank, Branch Moothakunnam

നടതുറപ്പ്

2025 മെയ് 16 (1200 ഇടവം 2) വെള്ളി

വൈകീട്ട്	5.00ന്	നടതുറപ്പ്
തുടർന്ന്		ശുദ്ധികലശം
	6.30ന്	ദീപാരാധന
	7.00ന്	പൊങ്കാല

പറ വഴിപാടുകൾ

സർവ്വൈശ്വര്യത്തിന്	നെൽപ്പറ 100.00
മംഗല്യഭാഗ്യത്തിന്	മലർപ്പറ. 100.00
സർവ്വദോഷനിവാരണത്തിന്	നാണയപ്പറ. . . 200.00

2025 മെയ് 7 – ാം തീയതി ബുധനാഴ്ച
കലവറ നിറയ്ക്കൽ

ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ ദേവിയുടെ നടക്കൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

കലശക്കുടം – 100 രൂപ

- എല്ലാ മലയാളമാസം ഒന്നാം തീയതി നടതുറന്ന് ഉദയാസ്തമയ പൂജ നടത്തുന്നതും അന്നേദിവസം മുട്ടിറക്കൽ വഴിപാട് നടത്താവുന്നതുമാണ്.
- എല്ലാ മലയാളമാസം ഒന്നാം തീയതിയും ഭക്തർക്ക് വഴിപാടായി അന്നദാനം നടത്താവുന്നതാണ്. ആയതിന് 600 രൂപ നൽകേണ്ടതാണ്.
- പൂജയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ്.
- തുലാഭാരം, ചോറൂണ് എന്നിവ നടത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.

ഒന്നാംദിവസം 2025 മെയ് 8 (1200 മേടം 25) വ്യാഴം

അന്നദാനം	:	സജേഷ് ഭരതൻ, രാജ്പോട്ട്, കൊടക്, കർണ്ണാടക
പുഷ്പാലങ്കാരം	:	ഷീല മോഹനൻ ചേന്ദംപറമ്പിൽ, മൂത്തകുന്നം

രണ്ടാം ദിവസം 2025 മെയ് 9 (1200 മേടം 26) വെള്ളി

ദേവിക്കളം	:	ബിബിൻ ചന്ദ്രബോസ്, പുല്ലാർക്കാട്ട്
വിഷ്ണുമായക്കളം	:	ആതിര സൈജൻ കാർത്തിക, പട്ടണം
അന്നദാനം	:	സിനോജ് സത്യൻ, പുല്ലാർക്കാട്ട്, ചെങ്ങമനാട്
പുഷ്പാലങ്കാരം	:	സജയൻ പൊയ്യത്തറ വീട്, കൊഴിക്കട, പുല്ലൂറ്റ്

എല്ലാദിവസവും വൈകീട്ട് 5.45ന് നടതുറന്ന് ദീപം തെളിയിക്കുന്നതാണ്. നെയ്യ്, എണ്ണ, കർപ്പൂരം, ചന്ദനത്തിരി എന്നിവ നടയിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

Bibin Moothakunnam: 9747728883

വഴിപാട് നടത്തുന്നവരുടെ പേരുകൾ

ഗണപതിഹവനം
1 സൗമ്യ പൂയ്യം
2 ധനശ്രീ കാർത്തിക
3 അജിത ഉത്രാടം
4 ആജിത്യ കൃഷ്ണ ആയില്യം
5 അമൻ ചോതി
6 നിവേദിത ഉത്രാടം
7 ഇഷാൻ ചോതി
8 നിജ തിരുവാതിര
9 അമൽദേവ് ചതയം
10 രമ്യ രേവതി
11 പ്രകാശൻ ഉത്രട്ടാതി
12 സുഷമ മകീര്യം
13 രാധാകൃഷ്ണൻ രേവതി
14 ആകാശ് ഉത്രം
15 പ്രതീഷ് തിരുവോണം
16 അഞ്ജന ചിത്തിര
17 നിഷ പൂരാടം
18 ഷീബ ഭരണി
19 മാളവിക ചതയം
20 സരിത പുണർതം
21 ജലജ തിരുവാതിര
22 അജിത്ത് അനിഴം
23 ആര്യ ചിത്തിര
24 ലക്ഷ്മിപ്രിയ ആയില്യം
25 ലിപി ചോതി
26 ആദിത്യ അനിഴം
27 അലീന ഉത്രാടം
28 വത്സ തിരുവോണം
29 വാസന്തി ചിത്തിര
30 ഷൈജ പുണർതം
31 ഷാജി അനിഴം
32 ശശി കാർത്തിക
33 ശശീന്ദ്രൻ അശ്വതി
34 മിനി രാധാകൃഷ്ണൻ അനിഴം
35 ശാന്ത മകം
36 ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചിത്തിര
37 അച്ചു ആയില്യം
38 ലെനീന്ദ്ര ബാബു ഉത്രം
39 മാനവ് ഉത്രാടം
40 പി.എം. മണി പൂരം
41 ജിഷ്ണു വിശാഖം
42 വിഷ്ണു പ്രസാദ് മകം
43 അജയ്കുമാർ ഉത്രട്ടാതി
44 സന്ദീപ് അനിഴം
45 സുരിജ ലിപു ഉത്രട്ടാതി
46 സഞ്ജയ് സോമൻ രേവതി
47 ശ്രീദേവി അവിട്ടം
48 മീര അശ്വതി
49 മിനി ഉത്രട്ടാതി
50 രാധാമണി തിരുവോണം
51 ജ്യോതി പുണർതം
52 കൃഷ്ണേന്ദു അത്തം
53 സുരജ രതീഷ് മകം
54 ചന്ദ്രബോസ് ഉത്രാടം
55 സിനോജ് മകം
56 ലക്ഷ്മി പുണർതം
58 പനി ബാലൻ മകം, കോയമ്പത്തൂർ

ദേവിപൂജ
1 വിനീഷ് ഭരണി
2 മുരളി ആയില്യം
3 പ്രീതി കാർത്തിക
4 ഷീല തിരുവോണം
5 വിനീഷ് അവിട്ടം
6 കനകലത പൂയ്യം
7 പ്രിയങ്ക വിശാഖം
8 മീനാക്ഷി ഉത്രട്ടാതി
9 അനി സിന്ധു പൂയ്യം
10 അനീഷ് രോഹിണി
11 പത്മലത ചതയം
12 രമ്യ പൂരാടം
13 യശ്പാൽ പൂരം
14 മനോജ് പുണർതം
15 വിശാഖൻ ചിത്തിര
16 നിധിൻ അനിഴം
17 സബിത പുണർതം
18 വത്സല മകം
19 ഷാജി മൂലം
20 രാധാകൃഷ്ണൻ ചോതി
21 അനിൽകുമാർ രോഹിണി
22 സന്തോഷ് പൂരം
23 ജിൻഷ ചിത്തിര
24 പ്രദീപ് ഉത്രട്ടാതി
25 അഖിൽ തൃക്കേട്ട
26 രമേഷ് രേവതി
27 ലിധിൻ ചിത്തിര
28 മീര ഉത്രട്ടാതി
29 ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉത്രാടം
30 ജിഷ അവിട്ടം
31 ശ്രീദേവ് ചിത്തിര
32 ഓമന കാർത്തിക
33 ജയ ചിത്തിര
34 സുജിത്ത്കുമാർ തൃക്കേട്ട
35 സന്ധ്യ സുജിത്ത് കുമാർ മകീര്യം
36 ഗോപി അശ്വതി
37 പ്രസന്നൻ ഭരണി
38 നിദി തിരുവോണം

അന്നദാനം
1 വിശാഖ് രേവതി
2 യദു കൃഷ്ണ ചിത്തിര
3 നിഖിൽരാജ് പൂരുരുട്ടാതി
4 ശ്രീപാർവ്വതി രേവതി
5 ശിവദാസ് പൂരാടം
6 രതീഷ് രേഹിണി
7 സിജീഷ് തൃക്കേട്ട
8 ശരത്ത് പൂരാടം
9 വിജയൻ കാർത്തിക
10 പത്മാക്ഷി പുണർതം
11 മനുകൃഷ്ണ മകീര്യം
12 സന്തോഷ് കാർത്തിക
13 അയ്യപ്പൻ കുട്ടൻ മകം
14 ശാലിനി രോഹിണി
15 മായാലക്ഷ്മി ഭരണി
16 മോഹൻദാസ് മകീര്യം
17 ഷാജി മകം
18 ദിവാകരൻ വിശാഖം
19 നീതു അശ്വതി
20 ഗീതു അശ്വതി
21 അരുൺ പ്രസാദ് തിരുവാതിര
22 റോബർട്ട് അത്തം
23 പ്രവീൺ പൂരുരുട്ടാതി
24 വിവേക് അശ്വതി
25 ഐഷ പൂരുരുട്ടാതി
25 ബിബിൻ ഉത്രാടം
26 പ്രമോദ് ചിത്തിര

വിഷ്ണുമായക്കളം
1 ധനശ്രീ കാർത്തിക
2 ശ്രീധരൻ ഉത്രാടം
3 ശിവൻ വിശാഖം
4 വസന്തകുമാർ പൂയം
5 ജയദേവൻ ചിത്തിര
6 അഖിൽരാജ് ചതയം
7 അഭയ കൃഷ്ണ അശ്വതി
8 പ്രസാദ് പൂയ്യം
9 സുനിൽകുമാർ ഉത്രം
10 കരുൺരാജ് അശ്വതി
11 അമൻ തൃക്കേട്ട
12 മനോജ് ഉത്രാടം
13 വേണുഗോപാൽ ഉത്രാടം
14 സൂര്യ അനീഷ് പൂരാടം
15 ശ്രീജിത്ത് തൃക്കേട്ട
16 ബിനീഷ് പൂയ്യം
17 മനു മകം
18 ഇതൾ പൂരാടം
19 രത്നകാന്തി ഉത്രട്ടാതി
20 സ്വപ്ന അനിൽകുമാർ ആയില്യം
21 സുനിത രോഹിണി
22 അക്ഷയ് പൂരാടം
23 വൈശാഖി ഉത്രം
24 സുരേഷ് ചോതി
25 ഗിരീഷ് അത്തം
26 സുകുമാരൻ ഉത്രട്ടാതി
27 രഘു കാർത്തിക
28 അശ്വിൻ കാർത്തിക
29 അഖിൽ തൃക്കേട്ട
30 രഘു കാർത്തിക
31 മനോജ് പൂരുരുട്ടാതി
32 ഗിരീഷ് ആയില്യം
33 സനത്ത് പൂരുരുട്ടാതി
34 ഷിജിൽ അശ്വതി
35 അഖിൽരാജ് അത്തം
36 സഹസ്ര അശ്വതി
37 ശിവപ്രസാദ് ആയില്യം
38 പ്രസാദ് പൂരുരുട്ടാതി
39 രോഹിത്ത്‌രാജ് ചിത്തിര
40 ജിഷ്ണു വിശാഖം
41 അപർണ്ണ പൂരാടം
42 അനാമിക കാർത്തിക
43 ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അശ്വതി
44 നിധിൻ ജി. ചതയം
45 സന്ധ്യ തിരുവോണം
46 പ്രിയ ചിത്തിര
47 ആര്യ രേവതി
48 ദിനമണി മകീര്യം
49 സിനോജ് മകം
50 സഞ്ചു തിരുവോണം
51 കെ.ബി.ബാലൻ കോയമ്പത്തൂർ

അഷ്ടനാഗക്കളം
1 ഷെമില പൂയ്യം
2 ദേവാനന്ദ് തിരുവാതിര
3 ഷീല പൂരൂരുട്ടാതി
4 അമൃത് ചതയം
5 ജിനേഷ് അനിഴം
6 ദേവിക തിരുവോണം
7 ശ്രീയ വിശാഖം
8 ആതിര പൂരുരുട്ടാതി
9 ആശ രേവതി
10 ജിതിൻ ജയറാം പൂരം
11 രശ്മിമോൾ അത്തം
12 ഷാനി തിരുവോണം

ഗുരുസ്സി
1 ദിലീപ് മകീര്യം
2 ചന്ദ്രിക അവിട്ടം
3 ജയ അനിഴം
4 രാജേഷ് കാർത്തിക
5 ആരോമൽ ചോതി

ദേവിക്കളം
1 ധനശ്രീ കാർത്തിക
2 ഗൗരി ഭരണി
3 പ്രസാദ് അശ്വതി
4 സരുൺകുമാർ തൃക്കേട്ട
5 സിദ്ധു ശ്രീറാം കാർത്തിക
6 ആർദ്ര ഉത്രാടം
7 ധന്യാജി മകം

ദൈവക്കളം
1 അഖിൽ ദാസ് അനിഴം
2 കൃഷ്ണ സുൽത്താൻ അവിട്ടം
3 അഭിജിത്ത് അനിഴം
4 കാർത്തിക് സത്യ പൂയം
5 സിനോജ് മകം
6 നീമ രോഹിണി

എണ്ണ അരപാട്ട
1 അനിൽ ചതയം
2 സിനോജ് പൂരം
3 സംഗീത് രേവതി
4 അഭി ശ്യാം ഉത്രട്ടാതി
5 സരള സുജീന്ദ്രൻ തൃക്കേട്ട
6 മിഥുൻ ഉത്രട്ടാതി
7 സുനിത ബിജു മകീര്യം
8 ദിലീപ് തൃക്കേട്ട
9 ഗോപി പൂരുരുട്ടാതി
10 സദാശിവൻ പൂരാടം
11 ജോഷി രോഹിണി
12 സരോജിനി മൂലം

എണ്ണ ഒരു പാട്ട
1 ദേവിക പൂരാടം
2 ബിൻഷ അനിഴം
3 രമണി ഉത്രം
4 ശ്രീജിത്ത് പൂരം
5 സഹസ്ര അശ്വതി

അരി ഒരു ചാക്ക്
1 ജ്യോതിഷ് അശ്വതി
2 രാഹുൽ പൂരം
3 അനന്തുകൃഷ്ണ അനിഴം
4 അഭിഷേക് ചിത്തിര
5 മധു ഭരണി

അരി അരച്ചാക്ക്
1 അവ്യാൻ ഉത്രട്ടാതി
2 ശശിധരൻ അവിട്ടം
3 ജിജ പൂരുരുട്ടാതി
4 അഭിറാം ഉത്രട്ടാതി
5 മഹേഷ് മകം
6 സുജേഷ് ശശി ചതയം

പൂജാദ്രവ്യങ്ങൾ
1 ഹരിത ചോതി
2 സുരേഷ് മൂലം
3 ദേവന രേവതി
4 ധൗവിക ഉത്രാടം
5 ഇഷാൻ വിവേക്, നിവാൻ വിവേക്
6 ഫസൽ ഉത്രം

ഉടയാട
1 സിനി മകം
2 ഭാനു ബോസ് ഉത്രം
3 ഷൈനി തൃക്കേട്ട
4 സുമേഷ് മകം
5 വിഷ്ണു പ്രിയ രോഹിണി
6 പ്രസാദ് അശ്വതി
7 അനന്തകൃഷ്ണ രോഹിണി
8 ശ്രീദേവി അവിട്ടം
9 സുഷമ രോഹിണി
10 സത്യൻ തിരുവാതിര
11 രേഷ്മ അത്തം
12 ഇന്ദിര ആയില്യം
13 ലിമി പുണർതം
14 ഷീബ വിശാഖം
15 സൗമ്യ പൂയ്യം
16 സജിത്ത് ഉത്രം
17 ലത ആയില്യം
18 സുജാത ഉത്രാടം
19 ആൻഡ്രിയ സതീഷ് മകീര്യം
20 രാജി രാജീവ് അവിട്ടം
21 സിമി അരുൺകുമാർ രോഹിണി
22 രതീഷ് തിരുവാതിര

ശർക്കര
1 അനൂപ് ചിത്തിര
2 ശോഭന അത്തം
3 ലക്ഷ്മി പാർവ്വതി

പുഷ്പാലങ്കാരം
1 നിധിൻ തൃക്കേട്ട